



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

**TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)
BAMMBIRI ·A TSUMBO
EXEMPLAR
MEMORANDAMU P3**

MARAGA : 100

TSHIFHINGA : AWARA $2^1/2$

KHETHEKANYO YA A: MAANEA - LUAMBO LWA HAYANI NA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (HL & FAL)
MARAGA: 50

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha n%hesa 80-100%	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha n%ha 70-79%	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho 60-69%	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho 50-59%	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho 40-49%	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi 30-39%	Khoudu U sa swikele 0-29%
°wala zwi elanaho na ndivho , vha %anganedzaho mafhungo e na vhusiki	20	16 - 20	14 -15	12 -13	10 -11	8 - 9	6 - 7	0 - 5
Shumisa luambo na zwiga nga n»ila yone	15	12 -15	10 -11	9	8	6 - 7	4 - 5	0 - 3
Vhekanya mihumbulo na zwi tikedzaho kuvhonele kwawe hu na ndunzhendunzhe	10	8 -10	7 - 9	6	5	4	3	0 - 2
Pulana , vhalulula na u sedzulusa mushumo wawe	5	5	4	3	2	2	1	0 - 1
	50							

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI- LUAMBO LWA HAYANI NA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (HL & FAL)

MARAGA: 30

Mugudi u kona u:	Maraga	Khoudu 7 Vhuswikeleli ha n%hesa 80-100%	Khoudu 6 Vhuswikeleli ha n%ha 70-79%	Khoudu 5 Vhuswikeleli ho dziaho 60-69%	Khoudu 4 Vhuswikeleli vhu fushaho 50-59%	Khoudu 3 Vhuswikeleli ho linganelaho 40-49%	Khoudu 2 Vhuswikeleli ha fhasi 30-39%	Khoudu 1 U sa swikelela 0-29%
owala zwi elanaho na ndivho , vha %anganedzaho mafhungo e na vhusiki	12	9-12	8	7	6	4-5	3	0-1
Shumisa luambo tshivhumbeo na zwiga nga , n»ila yone	9	7-9	6	5	4	3	2	0-1
Vhekanya mihumbulo na zwi tikedzaho kuvhonele kwawe hu na ndunzhendunzhe	6	6	5	4	3	2	1	0-1
Pulana, vhalulula na u sedzulusa mushumo wawe	3	3	2	2	2	1	1	0-1
	30							

KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI- LUAMBO LWA HAYANI NA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (HL & FAL)

MARAGA: 20

		Khoudu 7	Khoudu 6	Khoudu 5	Khoudu 4	Khoudu 3	Khoudu 2	Khoudu 1
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Mugudi u kona u:	Maraga	Vhuswikeleli ha n%hesa	Vhuswikeleli ha n%ha	Vhuswikeleli ho dziaho	Vhuswikeleli vhu fushaho	Vhuswikeleli ho linganelaho	Vhuswikeleli ha fhasi	U sa swikelela
		80-100%	70-79%	60-69%	50-59%	40-49%	30-39%	0-29%
°wala zwi elanaho na ndivho , vha %anganedzaho mafhungo e na vhusiki	8	7-8	6	5	4	3	2	0-1
Shumisa luambo tshivhumbeo na zwiga nga , n»ila yone	6	6	5	4	3	2	1	0-1
Vhekanya mihumbulo na zwi tikedzaho kuvhonele kwawe hu na ndunzhendunzhe	4	4	3	2	2	2	1	0-1
Pulana , vhalulula na u sedzulusa mushumo wawe	2	2	2	2	1	1	1	0-1
	20							

ADENDAMU YA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA(FAL) KHETHEKANYO YA B

2.1 Vhurifhi ha tshishaka

Tshivhumbeo:

- ¶iresi.
- Theshano.
- Mutumbu.
- Mapendelo.

2.2 Vhurifhi ha tshiofisi

Tshivhumbeo:

- ¶iresi ya u ranga.
- ¶iresi ya vhuvhili.
- Theshano.
- Mutumbu.
- Mapendelo.

2.3 Mufhindulano

Tshivhumbeo:

- Mathomo.
- Mtumbu.
- Mapendelo.

2.4 Muvhigo

Tshivhumbeo:

- ¹hoho.
- Marangaphan»a.
- Ndivho.
- Mawanwa.
- Themendelo.
- Phendelo
- Tsaino.

KHETHKANYO YA C

3.1 Gara%a ya thambo

Tshivhumbeo:

- Vhubvo na vhuyo.
- Mulaedza.
- Fhethu ha vhu%ambo.
- ¶uvha na tshifhinga zwa vhu%ambo.

3.2 Posikara%a

Tshivhumbeo:

- Nga ngomu: - Dzina, tshifani na »iresi
 - Phindulo dza mbudziso dzo vhudziswaho.
- Nga nn»a: - Hu tea u vha na »iresi ya Phalaphala FM.

3.3 Ndaela

¹ho»ea:

- Dzina %a mushonga
- Mashumisele a mushonga nga u tou dodombedza (U nwiwa lungana, u mungafhani, u vhewa nga n»ila-
»e, khaidzo)